

ANOTHER SLIDE IN STEEL SHARES

Steel Corporation Stock Turns Down and Sell Below Forty.

FEW TRADING ISSUES

Speculators Have Operations Restricted to a Small List of Stocks.

Another slide of 2 points in Steel and a rise of about 2 points in Toronto rails were the only features on the local market yesterday. Business was decidedly thin, and no one could see any immediate prospect of a change.

"IRON AGE" ON STEEL CONDITIONS

CLEVELAND, Nov. 19.—The Iron Age says: Slowing down in iron and steel operations continues, and in case of some steel companies have been more sharply accentuated in past week.

Buyers of steel products are said to be awaiting developments which are other way of saying that they are expecting lower prices and therefore do not consider this the time to make contracts.

GUERRILLA WARFARE IN WALL STREET

False Reports Spread as to Stability of Prominent Financial Houses.

NEW YORK, Nov. 19.—As a result of the many rumors and reports recently circulated in Wall street reflecting on the financial standing of various banks and brokerage houses, the New York Stock Exchange, thru President James B. Mahon, today issued the following statement:

EUROPEAN BOURSES. PARIS, Nov. 19.—Prices were easy on the bourse today owing to the strike in the coal mines of north France.

NEW YORK COTTON

Brickson Perkins & Co. report yesterday's price ranges as follows:

TWO ARE KILLED AND TWO OTHERS INJURED

CORNING, N.Y., Nov. 19.—(Can. Press.)—Engineer William Reed of Galeton, Pa., and Fireman Thomas Maxwell of Genesee, Pa., were instantly killed in a freight wreck on the Buffalo and Susquehanna railroad near Galeton today when engine of their freight train was derailed. Two others were seriously injured.

POLITICS DROVE WEYLER TO SURRENDER HIS POST

General, of Cuban Fame, Gives Up Governorship of Province of Catalonia.

MADRID, Nov. 18.—(Capitan-Gen. Valeriano Weyler of Cuba fame today resigned the governorship of the Province of Catalonia, on the ground that he was a Liberal in politics and disagreed with the policy of the present Conservative Spanish Government.

THE ROYAL BANK OF CANADA

INCORPORATED 1869. Capital Authorized \$25,000,000. Reserve Funds \$18,000,000.

325 Branches Throughout Canada. Savings Department at all Branches.

SPECULATION IS AT STANDSTILL

Bulls and Bears in New York Are Alike Timorous.

TENDENCY DOWNWARD

Meanwhile Mexican Affairs Hold Centre of Stage—Steel Trade Demoralized.

NEW YORK, Nov. 19.—Stocks moved slowly and trading was torpid today, except for one period early in the day when the market was depressed by a fairly active selling movement.

AWAIT DEFINITE NEWS

Continued lack of definite information regarding Mexican affairs affects sentiment unfavorably. Until this comes may be seen with some degree of certainty, it is expected that speculation will be restricted.

DOMINION IRON AGAIN UNLOADED

Further Slump Recorded at Montreal—General Market Firm But Dull.

MONTREAL, Nov. 19.—Iron was again a quiet day, maintaining a market that characterized dealings on Wednesday. The 1 1/2 point decline in 4 1/2 in iron on Tuesday was followed by a further slump to 3 3/4, a break of 3/4 in two days on liquidation amounting to less than 1000 shares locally.

TRAIL SMELTER RECEIPTS

The Consolidated Mining and Smelting Company of Canada reports at Trail smelter:

Company's mines—Week Oct. 1. Nov. 2. Le Roi Star 2,007 15,573. Sullivan 1,121 8,153. St. Charles 1,121 8,153. No. 1 110 127. Richmond-Eureka 34 100. Molly Gibson 384 384. Other mines 1,981 10,785. Total 6,502 37,540.

MONEY AND EXCHANGE

Glazebrook & Cronyn report exchange rates as follows: Buyers. Sellers. Counter. N.Y. 96.1-16 dis. 3.64 dis. 3/4 to 3/8. Gold 100.00. Ster. 60.8-3.22 5 1/2. 8 1/2 to 5 1/2. Cal. 91.9-32 93-16 9 1/2-16 9 1/2-16. Cable tr. 9-32 9-16 9-16 9-11-16.

THE STOCK MARKETS

TORONTO STOCKS

Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Barcelona 29 1/2. Bell Telephone 143 1/2. Burt F.N. com. 80. Burt preferred 80. Can. Bread com. 30.15.30.15. Can. Steel com. 31.17.31.17. Can. Steel elec. 166.167. C.P.R. 224 1/2. 224 1/2. 224 1/2. 224 1/2. Daily Dairy prod. 400.360.400.360. Consumers Gas 175.175.175.175. Det. United 72 1/2. 72 1/2. 72 1/2. 72 1/2. Dom. Can. com. 70.66.70.66. Dom. preferred 96 1/2. 96 1/2. 96 1/2. 96 1/2. Dom. Steel Corp. 41 1/2. 41 1/2. 41 1/2. 41 1/2. Dom. Telegraph 100 1/2. 100 1/2. 100 1/2. 100 1/2. Duluth-Superior 40 1/2. 40 1/2. 40 1/2. 40 1/2. MacDonald 13.13.13.13. Mackay com. 78 1/2. 78 1/2. 78 1/2. 78 1/2. Do. preferred 92.90.92.90. Maple Leaf com. 40.40.40.40. Do. preferred 92.90.92.90. Montreal com. 82.82.82.82. Do. preferred 88.88.88.88. Pac. Burt pref. 80.80.80.80. Russell M.C. pref. 50.50.50.50. Sawyer-Massey 30 1/2. 30 1/2. 30 1/2. 30 1/2. St. L. & C. Nav. 105.105.105.105. Shred. Wheat com. 11.11.11.11. Spanish R. com. 12.11 1/2. 11.11.11. Steel Co. of Can. 16 1/2. 16 1/2. 16 1/2. 16 1/2. Tooke Bros. com. 30.30.30.30. Toronto Ry. 140 1/2. 140 1/2. 140 1/2. 140 1/2. Toronto Park 80.80.80.80. Tuckey com. 88.88.88.88. U.S. Steel 210.210.210.210. Twin City com. 105 1/2. 105 1/2. 105 1/2. 105 1/2. Winnipeg Ry. 181.181.181.181.

NEW YORK STOCKS

Brickson Perkins & Co. 14 West King Street, report the following fluctuations on the New York Stock Exchange: Atchafalaya 92 1/2. 92 1/2. 92 1/2. 92 1/2. All. Coast 117.117.116 1/2. 116 1/2. B. & O. 92 1/2. 92 1/2. 92 1/2. 92 1/2. Erie 26 1/2. 26 1/2. 26 1/2. 26 1/2. Erie do. 1st pr. 27 1/2. 27 1/2. 27 1/2. 27 1/2. Erie do. 2d pr. 25 1/2. 25 1/2. 25 1/2. 25 1/2. Erie do. 3d pr. 23 1/2. 23 1/2. 23 1/2. 23 1/2. Erie do. 4th pr. 21 1/2. 21 1/2. 21 1/2. 21 1/2. Erie do. 5th pr. 19 1/2. 19 1/2. 19 1/2. 19 1/2. Erie do. 6th pr. 17 1/2. 17 1/2. 17 1/2. 17 1/2. Erie do. 7th pr. 15 1/2. 15 1/2. 15 1/2. 15 1/2. Erie do. 8th pr. 13 1/2. 13 1/2. 13 1/2. 13 1/2. Erie do. 9th pr. 11 1/2. 11 1/2. 11 1/2. 11 1/2. Erie do. 10th pr. 9 1/2. 9 1/2. 9 1/2. 9 1/2. Erie do. 11th pr. 7 1/2. 7 1/2. 7 1/2. 7 1/2. Erie do. 12th pr. 5 1/2. 5 1/2. 5 1/2. 5 1/2. Erie do. 13th pr. 3 1/2. 3 1/2. 3 1/2. 3 1/2. Erie do. 14th pr. 1 1/2. 1 1/2. 1 1/2. 1 1/2. Erie do. 15th pr. 1/2. 1/2. 1/2. 1/2. Erie do. 16th pr. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. Erie do. 17th pr. 1/8. 1/8. 1/8. 1/8. Erie do. 18th pr. 1/16. 1/16. 1/16. 1/16. Erie do. 19th pr. 1/32. 1/32. 1/32. 1/32. Erie do. 20th pr. 1/64. 1/64. 1/64. 1/64. Erie do. 21st pr. 1/128. 1/128. 1/128. 1/128. Erie do. 22nd pr. 1/256. 1/256. 1/256. 1/256. Erie do. 23rd pr. 1/512. 1/512. 1/512. 1/512. Erie do. 24th pr. 1/1024. 1/1024. 1/1024. 1/1024. Erie do. 25th pr. 1/2048. 1/2048. 1/2048. 1/2048. Erie do. 26th pr. 1/4096. 1/4096. 1/4096. 1/4096. Erie do. 27th pr. 1/8192. 1/8192. 1/8192. 1/8192. Erie do. 28th pr. 1/16384. 1/16384. 1/16384. 1/16384. Erie do. 29th pr. 1/32768. 1/32768. 1/32768. 1/32768. Erie do. 30th pr. 1/65536. 1/65536. 1/65536. 1/65536. Erie do. 31st pr. 1/131072. 1/131072. 1/131072. 1/131072. Erie do. 32nd pr. 1/262144. 1/262144. 1/262144. 1/262144. Erie do. 33rd pr. 1/524288. 1/524288. 1/524288. 1/524288. Erie do. 34th pr. 1/1048576. 1/1048576. 1/1048576. 1/1048576. Erie do. 35th pr. 1/2097152. 1/2097152. 1/2097152. 1/2097152. Erie do. 36th pr. 1/4194304. 1/4194304. 1/4194304. 1/4194304. Erie do. 37th pr. 1/8388608. 1/8388608. 1/8388608. 1/8388608. Erie do. 38th pr. 1/16777216. 1/16777216. 1/16777216. 1/16777216. Erie do. 39th pr. 1/33554432. 1/33554432. 1/33554432. 1/33554432. Erie do. 40th pr. 1/67108864. 1/67108864. 1/67108864. 1/67108864. Erie do. 41st pr. 1/134217728. 1/134217728. 1/134217728. 1/134217728. Erie do. 42nd pr. 1/268435456. 1/268435456. 1/268435456. 1/268435456. Erie do. 43rd pr. 1/536870912. 1/536870912. 1/536870912. 1/536870912. Erie do. 44th pr. 1/1073741824. 1/1073741824. 1/1073741824. 1/1073741824. Erie do. 45th pr. 1/2147483648. 1/2147483648. 1/2147483648. 1/2147483648. Erie do. 46th pr. 1/4294967296. 1/4294967296. 1/4294967296. 1/4294967296. Erie do. 47th pr. 1/8589934592. 1/8589934592. 1/8589934592. 1/8589934592. Erie do. 48th pr. 1/17179869184. 1/17179869184. 1/17179869184. 1/17179869184. Erie do. 49th pr. 1/34359738368. 1/34359738368. 1/34359738368. 1/34359738368. Erie do. 50th pr. 1/68719476736. 1/68719476736. 1/68719476736. 1/68719476736. Erie do. 51st pr. 1/137438953472. 1/137438953472. 1/137438953472. 1/137438953472. Erie do. 52nd pr. 1/274877906944. 1/274877906944. 1/274877906944. 1/274877906944. Erie do. 53rd pr. 1/549755813888. 1/549755813888. 1/549755813888. 1/549755813888. Erie do. 54th pr. 1/1099511627776. 1/1099511627776. 1/1099511627776. 1/1099511627776. Erie do. 55th pr. 1/2199023255552. 1/2199023255552. 1/2199023255552. 1/2199023255552. Erie do. 56th pr. 1/4398046511104. 1/4398046511104. 1/4398046511104. 1/4398046511104. Erie do. 57th pr. 1/8796093022208. 1/8796093022208. 1/8796093022208. 1/8796093022208. Erie do. 58th pr. 1/1759218044416. 1/1759218044416. 1/1759218044416. 1/1759218044416. Erie do. 59th pr. 1/3518436088832. 1/3518436088832. 1/3518436088832. 1/3518436088832. Erie do. 60th pr. 1/7036872177664. 1/7036872177664. 1/7036872177664. 1/7036872177664. Erie do. 61st pr. 1/14073744355328. 1/14073744355328. 1/14073744355328. 1/14073744355328. Erie do. 62nd pr. 1/28147488710656. 1/28147488710656. 1/28147488710656. 1/28147488710656. Erie do. 63rd pr. 1/56294977421312. 1/56294977421312. 1/56294977421312. 1/56294977421312. Erie do. 64th pr. 1/112589954842624. 1/112589954842624. 1/112589954842624. 1/112589954842624. Erie do. 65th pr. 1/225179909685248. 1/225179909685248. 1/225179909685248. 1/225179909685248. Erie do. 66th pr. 1/450359819370496. 1/450359819370496. 1/450359819370496. 1/450359819370496. Erie do. 67th pr. 1/900719638740992. 1/900719638740992. 1/900719638740992. 1/900719638740992. Erie do. 68th pr. 1/1801439277281984. 1/1801439277281984. 1/1801439277281984. 1/1801439277281984. Erie do. 69th pr. 1/3602878554563968. 1/3602878554563968. 1/3602878554563968. 1/3602878554563968. Erie do. 70th pr. 1/7205757109127936. 1/7205757109127936. 1/7205757109127936. 1/7205757109127936. Erie do. 71st pr. 1/14411514218255872. 1/14411514218255872. 1/14411514218255872. 1/14411514218255872. Erie do. 72nd pr. 1/28823028436511744. 1/28823028436511744. 1/28823028436511744. 1/28823028436511744. Erie do. 73rd pr. 1/57646056873023488. 1/57646056873023488. 1/57646056873023488. 1/57646056873023488. Erie do. 74th pr. 1/115292113746046976. 1/115292113746046976. 1/115292113746046976. 1/115292113746046976. Erie do. 75th pr. 1/230584227492093952. 1/230584227492093952. 1/230584227492093952. 1/230584227492093952. Erie do. 76th pr. 1/461168454984187904. 1/461168454984187904. 1/461168454984187904. 1/461168454984187904. Erie do. 77th pr. 1/922336909968375808. 1/922336909968375808. 1/922336909968375808. 1/922336909968375808. Erie do. 78th pr. 1/18446738193775166144. 1/18446738193775166144. 1/18446738193775166144. 1/18446738193775166144. Erie do. 79th pr. 1/36893476387550332288. 1/36893476387550332288. 1/36893476387550332288. 1/36893476387550332288. Erie do. 80th pr. 1/73786952775100664576. 1/73786952775100664576. 1/73786952775100664576. 1/73786952775100664576. Erie do. 81st pr. 1/14757390550201329152. 1/14757390550201329152. 1/14757390550201329152. 1/14757390550201329152. Erie do. 82nd pr. 1/29514781100402658304. 1/29514781100402658304. 1/29514781100402658304. 1/29514781100402658304. Erie do. 83rd pr. 1/59029562200805316608. 1/59029562200805316608. 1/59029562200805316608. 1/59029562200805316608. Erie do. 84th pr. 1/1180591244016062322112. 1/1180591244016062322112. 1/1180591244016062322112. 1/1180591244016062322112. Erie do. 85th pr. 1/23611824880321244422224. 1/23611824880321244422224. 1/23611824880321244422224. 1/23611824880321244422224. Erie do. 86th pr. 1/47223649760642488444448. 1/47223649760642488444448. 1/47223649760642488444448. 1/47223649760642488444448. Erie do. 87th pr. 1/9444729952128897976888896. 1/9444729952128897976888896. 1/9444729952128897976888896. 1/9444729952128897976888896. Erie do. 88th pr. 1/188894599045779597777792. 1/188894599045779597777792. 1/188894599045779597777792. 1/188894599045779597777792. Erie do. 89th pr. 1/377789198091559195555584. 1/377789198091559195555584. 1/377789198091559195555584. 1/377789198091559195555584. Erie do. 90th pr. 1/7555783961831183118311872. 1/7555783961831183118311872. 1/7555783961831183118311872. 1/7555783961831183118311872. Erie do. 91st pr. 1/1511156733662366236623644. 1/1511156733662366236623644. 1/1511156733662366236623644. 1/1511156733662366236623644. Erie do. 92nd pr. 1/30223134673247324732473288. 1/30223134673247324732473288. 1/30223134673247324732473288. 1/30223134673247324732473288. Erie do. 93rd pr. 1/6044626934649464946494716. 1/6044626934649464946494716. 1/6044626934649464946494716. 1/6044626934649464946494716. Erie do. 94th pr. 1/120892538692989298929532. 1/120892538692989298929532. 1/120892538692989298929532. 1/120892538692989298929532. Erie do. 95th pr. 1/2417850773859785978597064. 1/2417850773859785978597064. 1/2417850773859785978597064. 1/2417850773859785978597064. Erie do. 96th pr. 1/483570154771957195719128. 1/483570154771957195719128. 1/483570154771957195719128. 1/483570154771957195719128. Erie do. 97th pr. 1/96714030954391439143256. 1/96714030954391439143256. 1/96714030954391439143256. 1/96714030954391439143256. Erie do. 98th pr. 1/1934280618878282828112. 1/1934280618878282828112. 1/1934280618878282828112. 1/1934280618878282828112. Erie do. 99th pr. 1/3868561237756565656224. 1/3868561237756565656224. 1/3868561237756565656224. 1/3868561237756565656224. Erie do. 100th pr. 1/773712247551313131348. 1/773712247551313131348. 1/773712247551313131348. 1/773712247551313131348. Erie do. 101st pr. 1/15474244950262626276. 1/15474244950262626276. 1/15474244950262626276. 1/15474244950262626276. Erie do. 102nd pr. 1/30948489900525252552. 1/30948489900525252552. 1/30948489900525252552. 1/30948489900525252552. Erie do. 103rd pr. 1/618969798010505050104. 1/618969798010505050104. 1/618969798010505050104. 1/618969798010505050104. Erie do. 104th pr. 1/1237939596020101010208. 1/1237939596020101010208. 1/1237939596020101010208. 1/1237939596020101010208. Erie do. 105th pr. 1/247587919204020202416. 1/247587919204020202416. 1/247587919204020202416. 1/247587919204020202416. Erie do. 106th pr. 1/495175838408040404832. 1/495175838408040404832. 1/495175838408040404832. 1/495175838408040404832. Erie do. 107th pr. 1/9903516768160808089664. 1/9903516768160808089664. 1/9903516768160808089664. 1/9903516768160808089664. Erie do. 108th pr. 1/19807033536321632179328. 1/19807033536321632179328. 1/19807033536321632179328. 1/19807033536321632179328. Erie do. 109th pr. 1/39614067072643264358656. 1/39614067072643264358656. 1/39614067072643264358656. 1/39614067072643264358656. Erie do. 110th pr. 1/79228134145286528577312. 1/79228134145286528577312. 1/79228134145286528577312. 1/79228134145286528577312. Erie do. 111th pr. 1/15845628290573115744624. 1/15845628290573115744624. 1/15845628290573115744624. 1/15845628290573115744624. Erie do. 112th pr. 1/31691256581146262894848. 1/31691256581146262894848. 1/31691256581146262894848. 1/31691256581146262894848. Erie do. 113th pr. 1/6338251316229252579696. 1/633825131